



MULYANGO

BUYO

OMWE.

Jesu ngomulyango waku julu.

Jesu ngomulyango..... Wakaamba kuti muli Johane 10:9 *“Ndime cilyango mulindime muntu woose uunjila, ulafutuka, ulanjila akuzwa, ulajana macelelo.”* Jesu nenzila.. *“Ndendime nzila abwini abuumi; Takwe uuza kuli Taata cita mulindime.”* Johane 14:6.

Jesu njenzila ilike yakuya kujulu.

Mweenzuma, ndikubuzye mubuzyo mupati. Sena usola kuyoonjila kubwami bwa kujulu kubelesya inzila iimbi kunze kwa yeeyo njakatubambila Jesu na? Na mbombubo Jesu waamba kuti ulimujayi alimwi uli mubbi. *“Ncobeni ndamwaambila kasimpe oyo uutanjilili kucilyango cacaanda ca mbelelele, pele watantila kumbi ngonguwe mufumpi amubbi.”* Johane 10:1. Taakwe nzila iimbi yakuya kujulu pe. Kuba sibukombi tiili nzila pe, Mupaizi na Mukambausi tiili nzila pe, Lubbizyo alwalo tiili nzila pe, Kunjila Cikombelo tacitutoli kujulu pe, Micito mibotu ayalo tiili nzila pe. Ibbaiibbele muli Ncito 4:12 *“Taakwe lufutuko muli uumwi, nkaambo taakwe zina limbi lyaka pegwa kubantu bamunyika ndebanga bafutulwa andilyo.”* Taakwe njemunga mulacita kuti mulijanine nzila yakuya kujulu. *“Toonse twaba mbuli uusofwede, Incito zyesu ziluleme zyoonse zyaba mbuli cisani cisofweede cinunka nsu.”* Isaya 64:6a. Kutambula Jesu Kristo mbuli mufutuli wako njenzila buyo ilike yaku njila kubwami bwa-Leza.

Sena inga wanjila buti acilyango eeci?

Inga wanjila na walomba Jesu kuti aboole mumoyo wako azookufutule. *“Ino boonse abamuzumina nkokuti abasyoma zina lyakwe, wabaabila nguzu zyakusanduka akuba bana*

ba-Leza.” Johane 1:12. Muli Baroma 10:9,10 *“Lyakuti anooli wazumina kumulomo kuti Jesu ngu Mwami akusyoma mumoyo wako kuti Leza waka mubusya kubafu noti futulwe.”* *“Ikuti umwi aumwi uulilila izina lya-Mwami ulafutuka.”* Baroma 10:13. Uta lekeleli Saatani kukucenga kuti kuli nzila imwi pe. *“Nkaambo nguubeja, ngowisi babeji.”* Johane 8:44b.

Buumi butamani ncipego kuli baabo boonse batisyome akutambula Jesu mumoyo wabo. *“Nkaambo kakuti luzyalo ndolumufutusizye nkaambo kalusyomo nkabela makani taazwi kulindinywe nubeni, ncipo buyo cizwa kuli Leza, Teensi makani aancito zyesu, pe, kuti kutabi muntu uulikankaizya.”* Baefeso 2:8,9.

Jesu wakati muli Marko 1:15 *“...Amweempwe, muzumine makani mabotu.”* Kuzumina makani mabotu nkuzumina kuti *“... Jesu wakafwida cibi cesu mbuli mbokulembedwe, kuti waka bikwa mucuumbwe, alimwi wakabuka buzuba bwatatu.”* 1 Bakorinto 15:3,4. Jesu wakafwa aciingano, wakazikwa alimwi waka buka nkaambo kanguzu zya Leza kuti tujane Lufutuko, *“Nkaambo Obuya Leza mbwakayandisya nyika,wakapa Mwana-akwe simuzyalwa alike, kuti umwi umwi uumusyoma atafwidilili pele akabe abuumi butamani.”* Johane 3:16.

Mweenzuma, na uyanda kuti uzibe ncobeni kuti waafutulwa akuti uyooinka kujulu, upaile mupailo ooyu, nekuba uumwi ulimbuli wooyu. Waambe kuti; *Taata Leza, Ndazumina kuti ndili simucita Zibi akuti ndiyooftwa*

kugehena, Ndaziba kuti sikonzya kulifutula. Ndeempwa kuzibi zyangu akubika lusyomo lwangu mubulowa mbokatila aciingano kutilila ndime kuti bube cituunzyo cacibi cangu. Ndakutambula mbuli mufutuli wangu, ndasyoma buyo ndiwe kuti ukanditole kujulu. Ndalumba akundifutula. Amen

Ibbaibbele lyaamba kuti, “Oyo uusyoma Mwana nguuli abuumi ubutamani, pele oyo uutamvwi Mwana takooyoobona buumi, pele bukali bwa Leza bulikede alinguwe.” Johane 3:36. Mutakaki makani mabotu! Usyome Kristo sunu!

Nawa sala kusyoma Jesu Kristo kuti abe mufutuli noomana kubala kapepa aka, utu lembele kuti tu zibe.

Izina _____

Keyala _____

Dolopo _____

Cisi _____

Myaka yaku zyalwa _____



FELLOWSHIP TRACT LEAGUE

P.O. BOX 164 • LEBANON, OH 45036

www.fellowshiptractleague.org © Tract 8198 (Tonga)

All tracts free as the Lord provides. Not to be sold.